

**Pravila za unutardnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta
na granici regulacionih oblasti Crnogorskog
elektroprenosnog sistema AD (CGES) i Operatori Sistemit
Transmetimit Shqiptar (OST)**

Verzija 1.1
Decembar 2015.

Sadržaj

Odjeljak 1. Uvod.....	8
Član 1.1. Opšte napomene	8
Član 1.2. Procedura dodjela prava na unutarnevni kapacitet.....	8
Član 1.3. Opšti aspekti Pravila za unutarnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta.....	8
Odjeljak 2. Opšte odredbe.....	9
Član 2.1. Unutarnevni ATC	9
Član 2.2. Objavljivanje relevantnih informacija na internet stranicama CGES-a	9
Član 2.3. Osnov po kom se nudi Unutarnevni ATC	9
Član 2.4. Garantovanje Dodijeljenih unutarnevnih kapaciteta	9
Član 2.5. Sekundarno tržište	9
Član 2.6. Plaćanja	9
Odjeljak 3. Uslovi za učesće	10
Član 3.1. Uslovi za registraciju.....	10
Član 3.2. Obavještenje o promjenama	11
Odjeljak 4. Isključenje korisnika	11
Odjeljak 5. Alokaciona platforma	11
Član 5.1 Opšti uslovi.....	11
Član 5.2 Pristup alokacionoj platformi	12
Odjeljak 6. Procedura za dodjelu unutarnevnog kapaciteta.....	13
Član 6.1. Utvrđivanje i objavljivanje unutarnevnog ATC	13
Član 6.2. Dodjela Unutarnevnog ATC	13
Član 6.3. Obavještenje o rezultatima dodjele kapaciteta	13
Odjeljak 7. Korišćenje dodijeljenog unutarnevnog kapaciteta	14
Član 7.1. Nominacija Dodijeljenog unutarnevnog kapaciteta	14
Član 7.2. Pravila unutarnevnog usklađivanja	15
Odjeljak 8. Otkazivanje procedura unutarnevne dodjele kapaciteta.....	15
Odjeljak 9. Ograničavanje kapaciteta	15
Odjeljak 10. Razno.....	16
Član 10.1. Ograničenje odgovornosti	16
Član 10.2 Viša sila	16

Član 10.3. Očuvanje cjelovitosti.....	16
Član 10.4. Povjerljivost podataka	17
Član 10.5. Dopune i izmjene.....	17
Član 10.6. Zakoni koji se primjenjuju i rješavanje sporova	17
Član 10.7. Obavještenja	18
Član 10.8. Spisak aneksa	18
Aneks 1 Izjava o prihvatanju obaveza.....	18
Aneks 2 Spisak osoba za kontakt	18
Aneks 3 Vremenski rokovi za unutardnevne promjene	18
Aneks 4 Zahtjev za registraciju na alokacionoj platformi	18

Pojmovi i definicije

U *Pravilima za unutardnevnu dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta* (uključujući Aneксе i formulare) pojmovi definisani u ovom odjeljku (što se odnosi i na množinu gdje je to neophodno) imaju značenja navedena u ovom odjeljku (osim ako kontekst ne zahtjeva drugačije).

Alokaciona platforma	Elektronska web-zasnovana aplikacija sa ograničenim pristupom kojom upravlja <i>Dodjeljivač prenosnog kapaciteta</i> dostupna na adresi https://ess.cges.me/Scheduling-System/PROD/Web-Site/ . Unutardnevna alokacija koju sprovodi <i>Dodjeljivač prenosnog kapaciteta</i> se vrši preko <i>Alokacione platforme</i> .
Vanredne situacije	Uslovi i/ili događaji i/ili okolnosti koji na osnovu stručne ocjene CGES-a i/ili OST-a dovode u rizik sigurnost isporuke, snabdijevanja ili prenosa električne energije, ili tehničku bezbjednost predmetnog nacionalnog prenosnog sistema, ili njegovog značajnog dijela, kao što su, bez ograničavanja samo na njih, oni izazvani dejstvom Više sile i/ili neplaniranim stanjima u mreži.
Viša sila	Uslovi i/ili događaji i/ili okolnosti koji, ili čije posledice su izvan realne kontrole CGES-a i/ili OST-a, a koji ne mogu da se spriječe ili prevaziđu uz realna predviđanja i djelovanje, kao što su, ali ne ograničavajući se na međunarodne nametnute slobodne tokove električne energije, atmosferske pojave koje nisu mogle da se izbjegnu zbog njihovog uzroka ili zbog njihovog obima ili trajanja, neočekivane ili neizbježne havarije ili ograničenja rada proizvodnih kapaciteta, ako CGES i/ili OST jedino protiv njih mogu da preduzmu mjere kojima se ugrožava sigurnost isporuke i snabdijevanja, i/ili ono što ne može da se riješi mjerama koje su sa tehničke, finansijske i/ili ekonomske tačke gledišta realno moguće za CGES i/ili OST.
Dnevna aukcija	Aukcija obavljena u skladu sa pravilima „Auction Rules for Capacity Allocation in SEECAO“.
Dodijeljeni kapacitet	<i>Kapacitet</i> koji je dodijeljen u godišnjim, mjesečnim i dnevnim alokacionim procedurama.
Dodijeljeni unutardnevni kapacitet	<i>Kapacitet</i> dobijen kao rezultat alokacionog postupka koji sprovodi <i>Dodjeljivač prenosnog kapaciteta</i> u unutardnevnoj alokacionoj proceduri na način definisan u odjeljku 6 Procedura za raspodjelu unutardnevnog kapaciteta
Dodjeljivač prenosnog	Je CGES (u funkciji <i>Dodjeljivača prenosnog kapaciteta</i>). CGES podliježe svim pravima i odgovornostima koja su dodijeljena

kapaciteta	<i>Dodjeljivaču prenosnog kapaciteta.</i>
EIC kod	Identifikacioni kod koji služi za jasnu identifikaciju subjekta u prekograničnoj razmjeni (vidjeti veb stranicu: https://www.entsoe.eu/fileadmin/korisnik_upload/edi/library/eic/cds/area.htm)
CGES (Crnogorski elektroprenosni sistem AD)	Crnogorski elektroprenosni sistem AD je pravno lice sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Petra Cetinskog 18, Crna Gora, koje je registrovano kod Privrednog suda pod matičnim brojem 02751372.
ENTSO-E	Udruženje evropskih operatora prenosnih sistema za električnu energiju.
Zahtjev	Zahtjev koji Korisnik šalje da bi stekao pravo na Unutardnevni ATC.
Identifikacija ugovora o kapacitetu /Capacity Agreement Identification/ (u daljem tekstu “CAI”)	Oznaka koja na jedinstven način identifikuje <i>Pravo na kapacitet</i> .
ITR (Interconnection Trade Responsible) / Strana odgovorna za interkonektivnu razmjenu /	Učesnik na tržištu koga Operatori prenosnih sistema prepoznaju kao odgovornog za prijavu po Dodijeljenom kapacitetu. On mora biti identifikovan EIC kodom. Od strane OST-a, to je učesnik na tržištu sa važećim ugovorom o balansnoj odgovornosti zaključenim sa OST-om, odnosno OST-om. Od strane CGES-a, to je učesnik na tržištu, koji je u skladu sa važećim propisima u Crnoj Gori, registrovan za učešće na alokaciji prekograničnih prenosnih kapaciteta.
Kapacitet	Prekogranični prenosni kapacitet u MW.
Korisnik	Učesnik na tržištu koji ispunjava preduslove za učešće u proceduri dodjele unutardnevnog kapaciteta najmanje jedne od strana (CGES i OST) u skladu sa članom 3.1 ovih Pravila.
Metod prve prijave - /First come - First served method/	Metod dodjele kod kojeg se <i>Zahtjevi Korisnika</i> do vrijednosti <i>Unutardnevnog ATC</i> obrađuju isključivo na osnovu na osnovu vremena njihovog Prijema i bez primjene bilo kojih drugih kriterijuma.
Nominacija	Obaveza <i>Korisnika</i> da obavijesti <i>Operatore prenosnih sistema</i> o svojim planovima razmjena izraženim kao snaga razmjene u MW koja se kreće do vrijednosti definisane dodijeljenim <i>Pravom na kapacitet</i> , ili koja je jednaka vrijednosti dodijeljenog <i>Prava na unutardnevni kapacitet</i> .
Nosilac prava na	Pravno lice (<i>Korisnik</i>) koji je dobio unutardnevni <i>Kapacitet</i> u toku

kapacitet	postupka unutardnevne dodjele kapaciteta.
Ograničavanje Dodijeljenih kapaciteta	Smanjenje <i>Kapaciteta</i> u <i>Vanrednim situacijama</i> , uključujući <i>Višu silu</i> , na granici regulacionih oblasti CGES i OST, kada CGES i OST moraju hitno djelovati
Operator prenosnog sistema	Pravno lice odgovorno za rad, obezbjeđivanje održavanja i, ako je potrebno, razvoj prenosnog sistema u datoj oblasti i gdje se to može primjeniti i njegovih interkonekcija sa drugim sistemima, kao i za obezbjeđivanje dugoročne sposobnosti sistema radi ispunjenja realnih potreba za prenosom električne energije.
Operatori prenosnih sistema	Operatori prenosnog sistema koji učestvuju u zajedničkoj alokacionoj proceduri, tj. CGES i OST.
OST (Operatori Sistemit Transmetimit Shqiptar - Albanski operator prenosnog sistema)	Pravno lice sa registrovanim sjedištem u Tirani, Bulevardi “Gjergj Fishta” No. 10, Albanija
Plan razmjene	<i>Prekogranična transakcija</i> koju dostavlja <i>Korisnik</i> , u kojoj navodi snagu u MW za svaki sat nekog dana.
Pravila za unutardnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta	Pravila za unutardnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta na granici regulacionih oblasti Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD (CGES) i Operatori Sistemit Transmetimit Shqiptar (OST) .
Pravo na kapacitet	Pravo (<i>Korisnika</i>) da koristi <i>Dodijeljeni kapacit</i> za prenos električne energije, izražen u MW.
Pravo na unutardnevni kapacitet	Se odnosi na obavezu <i>Korisnika</i> da iskoristi <i>Dodijeljeni</i> unutardnevni kapacitet, u njegovom punom iznosu, za razmjenu električne energije izraženu u MW.
Prekogranična transakcija	Fizička razmjena električne energije između regulacioni oblasti CGES i OST.
Radni dan	Kalendarski dani od ponedjeljka po petka, sa izuzetkom državnih praznika u Crnoj Gori.
Raspoloživi unutardnevni prenosni kapacitet (u daljem tekstu „Unutardnevni	Dio neto prenosnog kapaciteta (NTC) koji ostaje raspoloživ nakon dnevne alokacione procedure (uzimajući u obzir efekte netovanja na osnovu prijave u suprotnom smjeru) i nakon svake faze unutardnevne alokacione procedure.

ATC“)	
CET	Central European Time – Srednjeevropsko vrijeme
Uredba EU	Uredba br. 714/2009 Evropskog Parlamenta i Savjeta od 13. jula 2009. godine o uslovima za pristup mreži za prekogranične razmjene električne energije

Odjeljak 1. Uvod

Član 1.1. Opšte napomene

Pravila za unutardnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta na granici regulacionih oblasti Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD (CGES) i Operatori Sistemit Transmetimit Shqiptar (OST) propisuju rokove i uslove koji su dogovoreni između CGES-a i OST-a u svojstvu Operatora prenosnog sistema u njihovim regulacionim oblastima, u svrhu dodjele i korišćenja Unutardnevnog ATC-a u oba smjera, na granici Albanija-Crna Gora. Dodjela i korišćenje Unutardnevnog ATC-a nije komercijalno motivisana aktivnost, već je njen cilj da se obezbjedi transparentno upravljanje zagušenjem.

Pravila za unutardnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta uređuju dodjelu i korišćenje Unutardnevnog ATC-a, počevši od 01. januara 2016. godine.

Unutardnevne procedure opisane ovim *Pravilima za unutardnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta* su u skladu sa važećim pravilima koja se odnose na sigurnost sistema i ne utiču na obim i korišćenje kapaciteta koji je već dodijeljen na godišnjim, mjesečnim i dnevnim aukcijama.

Član 1.2. Procedura dodjela prava na unutardnevni kapacitet

Unutardnevni ATC se dodjeljuje u obliku Prava na unutardnevni kapacitet koja su Nosioци prava na kapacitet obavezni da koriste u punom iznosu. Unutardnevni ATC dodjeljuje CGES koji ima ulogu Dodjeljivača prenosnog kapaciteta u ime CGES-a i OST-a. Unutardnevni ATC se dodjeljuje po principu First come – First served.

CGES i/ili OST mogu da bez prethodnog obavještenja, u bilo koje vrijeme obustave ili prekinu postupke koji se odnose na *Pravila za unutardnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta* u slučajevima kao što su na primjer tehnički kvarovi.

Sve relevantne informacije u skladu sa članom 2.2 su dostupne na internet stranicama CGES-a <http://www.cges.me/>.

Član 1.3. Opšti aspekti Pravila za unutardnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta

Pravila za unutardnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta opisuju, između ostalog, i uslove koje učesnici na tržištu moraju da ispune kako bi mogli da pristupe i koriste *Unutardnevni ATC*. Ograničenje odgovornosti je definisano članom 10.1 Operatori prenosnih sistema mogu zajedno da vrše izmjene i dopune *Pravila za unutardnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta* u cilju poboljšanja ili razjašnjenja odredbi i procedura, kao i popunjavanja praznina u skladu sa članom 10.5.

Pravila za unutardnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta ne pokrivaju opšte aspekte pristupa sistemu radi korišćenja dodijeljenih kapaciteta, osim ukoliko to nije drugačije propisano u ostalim odredbama ovih pravila. CGES i OST izvršavaju usluge prenosa saglasno zakonskim

odredbama koje se odnose na pristup sistemu u svakoj regulacionoj oblasti i važećim pravilima o radu CGES-a i OST-a.

Odjeljak 2. Opšte odredbe

Član 2.1. Unutardnevni ATC

Metodologija za proračun *Unutardnevnog ATC-a* za granicu Albanija – Crna Gora se zasniva na standardnoj ENTSO-E metodologiji, uzimajući u obzir potvrđene planove razmjene po godišnjem, mjesečnom i dnevnom kapacitetu i efekat netovanja.

Član 2.2. Objavljivanje relevantnih informacija na internet stranicama CGES-a

Na internet stranicama CGES-a posebno se objavljuju sledeće informacije:

- *Pravila za unutardnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta* (važeća verzija)
- Imena, brojevi faksa, telefona, e-mail adrese kontakt osoba iz CGES-a
- Ostale relevantne informacije

Član 2.3. Osnov po kom se nudi Unutardnevni ATC

Unutardnevni ATC se nudi u jedinicama od 1MW, sa minimalnom vrijednošću od 1MW, za svaki sat posebno.

Član 2.4. Garantovanje Dodijeljenih unutardnevnih kapaciteta

Unutardnevni ATC se nudi po čvrstim uslovima, osim u slučaju ograničenja u *Vanrednim situacijama* nakon preduzimanja svih drugih raspoloživih mjera u skladu sa odgovarajućim nacionalnim zakonodavstvom.

U slučaju *Ograničavanja Dodijeljenih kapaciteta*, CGES i OST će umanjiti *Dodijeljeni unutardnevni kapacitet* u skladu sa Odjeljkom 9. Korisnik nema pravo ni na kakvu finansijsku nadoknadu koja se odnosi na *Dodijeljeni unutardnevni kapacitet*.

Član 2.5. Sekundarno tržište

Prenos prava ili preprodaja *Dodijeljenog unutardnevnog kapaciteta* nije moguća.

Član 2.6. Plaćanja

Nosilac prava na kapacitet ne plaća nikakvu nadoknadu za rezervaciju ili korišćenje *Dodijeljenog unutardnevnog kapaciteta*.

Odjeljak 3. Uslovi za učešće

Član 3.1. Uslovi za registraciju

Da bi učestvovao u postupku dodjele unutardnevnog *Kapaciteta* i koristio *Dodijeljeni unutardnevni kapacitet* koji je proistekao iz tog postupka, učesnik na tržištu mora da postupa u skladu sa svim zahtjevima navedenim u *Pravilima za unutardnevnu dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta* i da ispuní sledeće preduslove:

- Na strani CGES-a: da je pravno lice ili preduzetnik koji je u skladu sa važećim propisima u Crnoj Gori, registrovan za učešće na alokaciji prekograničnih prenosnih kapaciteta. (crnogorski ITR) i potpisao Izjavu o prihvatanju obaveza i Zahtjev za registraciju na alokacionoj platformi
- Na strani OST-a: da je pravno lice ili preduzetnik koji je zaključio ugovor o balansnoj odgovornosti sa OST (albanski ITR)

Lista registrovanih crnogorskih ITR i albanskih ITR za mesec M se objavljuje na internet stranicama CGES-a (<http://www.cges.me/>) i OST-a (<http://www.ost.al/>) najmanje tri (3) radna dana prije prvog dana meseca za koji je obavještenje validno.

Učesnik na tržištu je dužan da pošalje CGES-u, koji ima ulogu *Dodjeljivača prenosnog kapaciteta*, potpisane primjerke sledećih formulara:

- Izjavu o prihvatanju obaveza i uslova definisanih *Pravilima* (vidjeti Aneks 1),
- Spisak osoba za kontakt (vidjeti Aneks 2).

Gore navedeni potpisani formulari moraju da se dostave *Dodjeljivaču prenosnog kapaciteta* u pismenoj formi, putem pošte, kurira ili lično, kao i putem elektronske pošte kontakt osobama sa strane CGES-a (vidjeti Aneks 2).

Formulari dostavljeni faksom će biti ništavni ili nevažeći. Odbijeni formular smatra se ništavnim i nevažećim od trenutka njegovog podnošenja.

Dodjeljivač prenosnog kapaciteta može da traži potvrdu informacija koje se nalaze u dostavljenim formularima i u njihovim priložima. *Dodjeljivač prenosnog kapaciteta* ima pravo da odbije da registruje učesnika na tržištu u slučaju bilo kakvog odstupanja i/ili pogrešnog tumačenja formulara.

Dodjeljivač prenosnog kapaciteta će potvrditi ili odbiti registraciju tako što će učesniku na tržištu poslati obavještenje najkasnije tri (3) radna dana nakon što primi formulare. Obavještenje o potvrdi ili odbijanju će biti poslato elektronskom poštom na adresu elektronske pošte koju je učesnik naveo u Spisku osoba za kontakt. Ako *Dodjeljivač prenosnog kapaciteta* odbije da prihvati formulare, razlog, odnosno razloge će navesti u obavještenju o odbijanju.

Učesnik na tržištu je dužan da sve zahtjevano dokumente dostavi najmanje pet (5) radnih dana prije planiranog početka učešća u procedurama za unutardnevnu dodjelu kapaciteta. Ako se ovaj

krajnji rok propusti, *Operatori prenosnog sistema* ne mogu da garantuju učešće u dodjeli kapaciteta tom učesniku na tržištu

Učesnik na tržištu koji ispuni sve uslove navedene u ovom članu se smatra *Korisnikom*.

Član 3.2. Obavještenje o promjenama

Uslovi za učešće navedeni u *Pravilima za unutardnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta* moraju da se ispune u svakom trenutku prilikom učešća u postupcima za dodjelu unutardnevnih kapaciteta. *Korisnik* je dužen da odmah, u pismenoj formi obavijesti oba *Operatora prenosnih sistema* o bilo kakvim promjenama koje utiču na ispunjenje datih uslova.

Promjene u vezi podataka o kontakt osobama *Korisnika* i izjave navedene u formularima koje je dostavio *Korisnik* moraju da se saopšte *Operatorima prenosnih sistema* u pismenoj formi, u roku od sedam (7) dana.

Odjeljak 4. Isključenje korisnika

Ako bi *Korisnik*, na bilo koji način:

1. Prekršio *Pravila za unutardnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta* (posebno, bez ograničenja samo na njega, ako krši Odjeljak 6)
2. Ponašao se tako da štetno utiče na, ili je prijetnja konkurentnosti u procedurama dodjele unutardnevnog kapaciteta
3. Objavio bankrot, postao nesolventan, ili ako mu se obustavi plaćanje
4. Postane predmet zahtjeva za bankrot, nesolventnost ili obustavi plaćanje

takvog *Korisnika* će CGES, odnosno OST, isključiti iz procedura za dodjelu unutardnevnih kapaciteta, posle potvrde drugog *Operatora prenosnog sistema*, bez odlaganja. *Korisnik* će odmah biti obaviješten o isključenju putem faksa i elektronske pošte.

Odjeljak 5. Alokaciona platforma

Član 5.1 Opšti uslovi

Dodjeljivač prenosnog kapaciteta će organizovati i sprovoditi zajedničke dodjele *Unutardnevnog ATC* elektronskim putem u korisničkom okruženju *Alokacione platforme*.

Dodjeljivač prenosnog kapaciteta će obezbijediti *Korisnicima* dokumentaciju *Alokacione platforme* (na web sajtu <http://www.cges.me/>) i operativna uputstva vezana za korišćenje *Alokacione platforme*, kao i *Korisničku podršku*.

Dodjeljivač prenosnog kapaciteta zadržava pravo da promijeni sprovođenje poslovnih aktivnosti (da pređe na alternativnu proceduru) ili da suspenduje proces u opravdanim slučajevima, naročito kada nastupe sledeći tehnički problemi: opšti kolaps interneta, kolaps svih internet veza *Alokacione platforme*, kolaps *Alokacione platforme* (servera, baze podataka ili pojava greške u aplikaciji *Alokacione platforme*) ili kolaps sistema za prijavu planova rada.

Svi *Korisnici Alokacione platforme* će bez odlaganja biti obavješteni o stvarnoj operativnoj situaciji.

Prijem podataka će biti važeći samo ako su podaci prihvaćeni u *Alokacionoj platformi* prije definisanog krajnjeg roka.

Da bi se učestvovalo u alokacionoj proceduri, potrebno je podnijeti *Zahtjev* preko *Alokacione platforme*. *Zahtjev* koji ne ispunjava neki od uslova navedenih u *Pravilima za unutarodnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta*, će biti odbijen. *Korisnik* će dobiti poruku sa statusom *Zahtjeva* preko *Alokacione platforme*. *Dodijeljeni unutarodnevni kapacitet* ne može biti izmjenjen niti poništen.

Član 5.2 Pristup alokacionoj platformi

Alokaciona platforma je dostupna svim *Korisnicima* koji imaju web pretraživač i korisnički nalog dobijen od *Dodjeljivača prenosnog kapaciteta*. Nije potrebna dodatna instalacija ili modifikacija softvera.

Za pristup *Alokacionoj platformi* koristi se SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) sertifikat.

Nakon što se *Korisnik* registruje, na *Alokacionoj platformi* se otvara njegov korisnički nalog. *Korisnik* je dužan da dostavi kompletno popunjen i potpisan *Zahtjev* za registraciju na alokacionoj platformi (vidjeti Aneks 4) i Izjavu o prihvatanju obaveza (vidjeti Aneks 1). *Zahtjev* mora sadržati potpune i tačne informacije. *Dodjeljivač prenosnog kapaciteta* će formirati korisnički nalog u roku od tri (3) radna dana nakon dobijanja *Zahtjeva za registraciju na alokacionoj platformi*. Potpisivanjem *Zahtjeva* i Izjave, *Korisnik* ima dozvolu da pristupi *Alokacionoj platformi* i prihvata obaveze i pravila ponašanja utvrđena *Pravilima za unutarodnevnu dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta*.

Svaki *Korisnik* koji ima korisnički nalog obavještava se o uspostavljanju ili modifikaciji korisničkog naloga putem elektronske pošte na kontakt adresu koja je navedena u *zahtjevu*.

Dodjeljivač prenosnog kapaciteta ima pravo da provjeri informacije navedene u *Zahtjevu* za registraciju na *Alokacionoj platformi* koji pošalju potencijalni *Korisnici* i da ne otvori korisnički nalog u slučaju bilo kog neslaganja između datih podataka ili postojanja sumnje u njihovu tačnost.. *Dodjeljivač prenosnog kapaciteta* ima pravo da spriječi *Korisnika* da pristupi *Alokacionoj platformi* ukoliko pronađe bilo kakva neslaganja.

Korisnik je dužan da sve informacije koje se odnose na pristup *Alokacionoj platformi* čuva kao lične i povjerljive i biće odgovoran za bilo koje direktne ili indirektne štete koje su rezultat bilo kog neovlašćenog otkrivanja takvih informacija. *Dodjeljivač prenosnog kapaciteta* nije odgovoran za bilo koje, odnosno svako neovlašćeno korišćenje korisničkog imena i lozinke.

Korisnik ima jedan, jedinstveni ulazni ključ za unutarnevne i dnevne dodjele prekograničnih prenosnih kapaciteta, dobijen prilikom nabavke sertifikata.

Odjeljak 6. Procedura za dodjelu unutarnevnog kapaciteta

Član 6.1. Utvrđivanje i objavljivanje unutarnevnog ATC

CGES će odrediti *Unutarnevni ATC* u svakom smjeru i za svaki sat, u skladu sa metodologijom opisanom u članu 2.1.

Vrijednosti *Unutarnevnog ATC-a* za dan D će biti dostupne na *Alokacionoj platformi* najkasnije u 18:00 (CET) u danu D-1.

U slučaju dodatnih ograničenja u prenosnim sistemima (koja nijesu mogla da se predvide kada se proračunavao mjesečni NTC), vrijednosti *Unutarnevnog ATC-a* se mogu korigovati. CGES ima pravo da u toku dana izmjeni *Unutarnevni ATC* na *Alokacionoj platformi*.

Unutarnevni ATC za određeni sat se umanjuje za vrijednost već *Dodijeljenog unutarnevnog kapaciteta* za taj sat i objavljuje na *Alokacionoj platformi*.

Član 6.2. Dodjela Unutarnevnog ATC

Samo *Korisnici* koji su se uspješno registrovali i koji su u potpunosti ispunili uslove definisane u Odjeljku 3 mogu da podnesu *Zahtjev za Unutarnevni ATC*. Podnošenje *Zahtjeva*, kao i preuzimanje rezultata se vrši isključivo preko *Alokacione platforme*.

Zahtjev (za dan D) se dostavlja CGES-u preko *Alokacione platforme* počev od 18:00 (CET) u danu D-1, najkasnije 90 minuta prije početka prvog sata na koji se unutarnevna Prekogranična transakcija odnosi. Minimalni zahtijevani kapacitet je 1 MW, a maksimalni je jednak vrijednosti *Unutarnevnog ATC-a*. U okviru jednog *Zahtjeva*, samo jedna vrijednost kapaciteta može da se zahtijeva za jedan smjer i jedan ili više sati u danu D.

Član 6.3. Obavještenje o rezultatima dodjele kapaciteta

Zahtjev svakog *Korisnika* će se obraditi u *Alokacionoj platformi* uz primjenu Metode First come – First served i *Korisnik* će biti odmah obavješten preko *Alokacione platforme* o rezultatu. U slučaju da je *Zahtjev* prihvaćen, *Korisnik* će dobiti prava na kapacitet sa CAI. CGES i OST će odmah ovlastiti *Korisnika* sa CAI da upotrijebi *Pravo na unutarnevni kapacitet* (unošenjem

Prava na unutarodnevni kapacitet u sisteme za prijavu planova rada) i omogućiti prijavu planova rada u skladu sa lokalnim pravilima.

Informacije o unutarodnevnom ATC za dan D će biti dostupane na *Alokacionoj platformi* CGES-a nakon 18:00 (CET) u danu D-1.

Odjeljak 7. Korišćenje dodijeljenog unutarodnevnog kapaciteta

Nosilac prava na kapacitet i njegov ekskluzivni prekogranični partner (u daljem tekstu: partner) su obavezni da koriste cjelokupan iznos *Prava na unutarodnevni kapacitet*. U ovom slučaju, Nominovana vrijednost kapaciteta jednaka je *Pravu na unutarodnevni kapacitet* dobijenom u toku unutarodnevnog procesa za svaki sat i smjer, i ono u potpunosti odgovara *Nominaciji* partnera. Ovu obavezu prati i nadzire *Dodjeljivač prenosnog kapaciteta*.

Ako *Nosilac prava na kapacitet* prekrši ovu obavezu tri (3) puta u toku jedne (1) kalendarske godine, *Operatori prenosnih sistema* (CGES i/ili OST) imaju pravo da isključe *Nosioca prava na kapacitet* iz procesa dodjele unutarodnevnog kapaciteta na period od dvanaest (12) mjeseci.

Dodjeljivač prenosnog kapaciteta će na osnovu zahtijeva za isključenje od strane *Operatora prenosnog sistema* dostaviti obavještenje o isključenju *Nosiocu prava na kapacitet*. Smatra se da je obaveza prekršena kada *Nosilac prava na kapacitet* (ili njegov partner) ne koristi (ili koristi djelimično) kapacitet najmanje jedan (1) sat u periodu za koji ga je dobio. Svaki sat za koji se ne koristi *Pravo na unutarodnevni kapacitet* se smatra kao prekršena obaveza. Ovo isključenje se primjenjuje sa datumom navedenim u obavještenju, koji može biti najranije dan nakon što *Dodjeljivač prenosnog kapaciteta* primi zahtjev za isključenje od *Operatora prenosnog sistema*.

Korišćenje rezervisanih prenosnih *Kapaciteta* se vrši dostavom *Planova razmjene* CGES-u i OST-u, u skladu sa propisanim uslovima za pristup sistemu u svakoj regulacionoj oblasti i važećim tržišnim pravilima CGES-a i OST-a.

Član 7.1. Nominacija Dodijeljenog unutarodnevnog kapaciteta

Nominaciju unutarodnevni *Planova razmjena* vrše *Nosilac prava na kapacitet* i njegov partner kroz postojeće sisteme za prijavu planova razmjene oba *Operatora prenosnih sistema*, u skladu sa lokalnim pravilima.

Korisnik je dužan da izvrši *Nominaciju* na osnovu *Prava na unutarodnevni kapacitet* najkasnije 60 minuta nakon dobijanja CAI. U suprotnom Korisnik gubi *Pravo na unutarodnevni kapacitet*.

Ista pravila i formati podataka se koriste za postupak prijavljivanja *Planova razmjene* kao i kod prijave dnevnih *Planova razmjene* i planova baziranih na mjesečnim i godišnjim *Pravima na kapacitet*.

Član 7.2. Pravila unutardnevnog usklađivanja

Unutardnevno usklađivanje se sprovodi posle svake dodjele unutardnevnog kapaciteta i svake nove *Nominacije*.

Usklađivanje između *Operatora prenosnih sistema* će se vršiti između H-1h i H-0h30min prije početka prvog sata nominovanih unutardnevnih *Planova razmjena*, a potvrda *Nominacije* će se izvršiti najkasnije u H-0h25min

Usklađivanje se vrši za cijeli dan.

Prijavljeni unutardnevni *Plan razmjene* može biti u potpunosti prihvaćen ili odbijen u skladu sa rezultatima usklađivanja.

Ako nema potvrde o usklađenosti *Nominacije* do H-0h25min, svi prijavljeni unutardnevni *Planovi razmjena* povezani sa tom *Nominacijom* se svode na nulu.

U slučaju neslaganja između unutardnevnih *Planova razmjena* prijavljenih sa obje strane granice, CGES i OST imaju pravo da izmjene i/ili postavе nulte vrijednosti na prijavljene unutardnevne *Planove razmjena*. Ni u kom slučaju CGES i/ili OST neće biti odgovoran za bilo koji gubitak profita, poslovni gubitak, ili bilo koje druge indirektnе sporedne, posebne ili posljedичne štete bilo koje vrste.

Odjeljak 8. Otkazivanje procedura unutardnevne dodjele kapaciteta

U slučaju *Više sile*, CGES i/ili OST, nakon preuzimanja svih raspoloživih mjera u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, mogu da otkazu proceduru unutardnevne dodjele kapaciteta. Takođe je moguće da se vrijednosti *Unutardnevnog ATC-a* umanje. U tim slučajevima, vrijednost *Unutardnevnog ATC-a* za odgovarajuće sate se odmah postavljaju na 0 ili drugu dogovorenu vrijednost. *Unutardnevni ATC* ostaje promjenjen dok se oba *Operatora prenosnih sistema* ne dogovore da povuku otkazivanje unutardnevne procedure ili smanjenje *Unutardnevnog ATC-a*.

Procedura unutardnevne dodjele kapaciteta može se otkazati usled ozbiljnih poremećaja u funkcionisanju interneta, Alokacione platforme i ostalih informacionih sistema koje CGES i/ili OST koriste u svakodnevnom procesu. U slučaju izuzetnih okolnosti, CGES će obavijestiti sve *Korisnike* objavljivanjem obavještenja na internet stranicama CGES-a, ako je to moguće.

Odjeljak 9. Ograničavanje kapaciteta

U slučajevima *Ograničavanja kapaciteta*, koristi se sledeći redosled smanjenja kapaciteta:

1. *Kapacitet* dodijeljen na unutardnevnoj dodjeli kapaciteta

2. Kapacitet dodijeljen na godišnjoj, mjesečnoj i dnevnoj aukciji

U okviru gore navedenih grupa *Kapaciteta*, koristiće se proporcionalano smanjenje, pri čemu će se smanjeni kapacitet zaokružiti na nižu cjelobrojnu vrijednost u MW.

CGES i/ili OST su dužni *da Nosioca prava na kapacitet* na koga ovog utiče i njegovog partnera odmah obavijeste o smanjenju.

Nosilac prava na kapacitet nema pravo ni na kakvu finansijsku nadoknadu za smanjenje kapaciteta koji mu je dodijeljen u postupku dodjele unutardnevnog kapaciteta.

Odjeljak 10. Razno

Član 10.1. Ograničenje odgovornosti

Operatori prenosnih sistema, bilo zajedno ili odvojeno, neće biti odgovorni *Nosiocu prava na kapacitet* za bilo kakve štete koje su nastale zbog njegovog učešća ili njegove nemogućnosti da učestvuje u postupku dodjele *Unutardnevnog kapaciteta*. *Nosilac prava na kapacitet* oslobađa odgovornosti *Operatore prenosnih sistema*, solidarno i pojedinačno, u vezi potraživanja trećih lica povezanih sa takvim štetama. CGES i/ili OST neće ni u kom slučaju biti odgovorni za bilo koji gubitak profita, poslovni gubitak, niti za bilo koje druge indirektnne sporedne, posebne ili posljedične štete bilo koje vrste.

CGES i/ili OST se obavezuju da izvršavaju odredbe *Pravila za unutardnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta* profesionalno kao poslovni subjekti i operatori regulacione oblasti, u skladu sa *Uredbom EU* i zakonima i propisima koje su donijeli nadležni organi Crne Gore i Albanije.

Član 10.2 Viša sila

CGES i/ili OST se neće smatrati odgovornim za neizvršenje, pogrešno izvršenje, ili zakašnjelo izvršenje obaveza proisteklih iz *Pravila za unutardnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta*, u mjeri u kojoj je takvo neizvršenje, pogrešno izvršenje ili zakašnjelo izvršenje obaveza nastalo zbog okolnosti na koje strana koja ima obaveze nije mogla da utiče, uključujući, ali ne ograničavajući se na, *Višu silu* ili druge okolnosti za koje relevantna strana nije odgovorna i koje ne mogu da se riješe mjerama koje, sa tehničke, finansijske i/ili ekonomske tačke gledišta, mogu da budu realno preduzete od strane CGES-a i/ili OST-a.

Član 10.3. Očuvanje cjelovitosti

Bez obzira na posebne odredbe koje se nalaze u *Pravilima za unutardnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta*, nikakva izmjena ugovora između CGES-a i/ili OST-a sa jedne strane i *Korisnika* sa druge strane, ne može da se izvrši, osim ukoliko nije potvrđena, izvršena i dostavljena u pismenoj formi putem faksa ili elektronske pošte od strane CGES-a i/ili OST-a.

Ako bilo koji dio *Pravila za unutarodnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta* i/ili njihovih Aneksa jeste ili postane nevažeći, nezakonit, i/ili neizvršiv, preostali dio/dijelovi moraju i dalje da budu važeći i primjenljivi, i na njih to ne bi trebalo da utiče. Bilo koji nevažeći, nezakonit, i/ili neizvršivi dio/dijelovi, ili odredbe moraju da se zamijene važećim, zakoniti i/ili primjenljivim dijelovima ili odredbama, da bi se što je prije moguće bolje ostvario namjeravani ekonomski i pravni efekat.

Član 10.4. Povjerljivost podataka

Tokom rada po osnovu *Pravila za unutarodnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta*, CGES i/ili OST i sa njima povezana lica mogu da prime ili da imaju pristup povjerljivim podacima *Korisnika*. Povjerljivi podaci obuhvataju sve informacije dostavljene u pismenoj formi koje su označene kao „Povjerljive“, ali i informacije date u nekoj drugoj formi, ako je osobi kojoj su takve informacije date, prije ili prilikom otkrivanja tih informacija, bilo predloženo da je riječ o povjerljivim podacima. CGES i OST su saglasni da se povjerljivi podaci čuvaju i da ih ne otkrivaju bez prethodne saglasnosti *Korisnika*, odnosno da povjerljive podatke ne stave na raspolaganje u bilo kakvoj formi bilo kojem trećem licu ili da povjerljive podatke ne upotrijebe u bilo koje svrhe koje nisu u vezi sa odredbama *Pravila za unutarodnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta*, osim po nalogu državnih organa.

Odredbe ovog člana se neće primjenjivati na podatke otkrivene CGES-u ili OST-u, ako su:

- Prije otkrivanja, ti podaci bili poznati u javnosti, ili ako posle otkrivanja postanu poznati javnosti, ali ne greškom CGES-a i OST-a
- Prije otkrivanja već bili poznati CGES-u i OST-u
- Poslije otkrivanja, iste podatke primili CGES i OST od trećeg lica koje nema obavezu čuvanja tajnosti tih podataka prema *Korisniku*

Član 10.5. Dopune i izmjene

O bilo kakvim dopunama i izmjenama *Pravila za unutarodnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta* *Korisnici* moraju da budu obaviješteni tako što će na internet stranicama CGES-a i OST-a biti objavljena odgovarajuća nova verzija ovih pravila. Takvo obavještenje mora da sadrži informaciju o članovima koji su dopunjeni ili izmjenjeni, i datum kada nova verzija *Pravila za unutarodnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta* stupa na snagu. Osim ukoliko se ne navede u odgovarajućoj novoj verziji *Pravila za unutarodnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta*, nije potrebna nikakva nova registracija i *Korisnici* prihvataju nova *Pravila za unutarodnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta* daljim učestvovanjem u postupku dodjele *Unutarodnevnih kapaciteta*.

Član 10.6. Zakoni koji se primjenjuju i rješavanje sporova

Svi sporovi između CGES-a i *Korisnika* koji proisteknu iz ovih *Pravila za unutarodnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta* će se rješavati isključivo po zakonima u Crnoj Gori.

Član 10.7. Obavještenja

Osim gdje to drugačije nije predviđeno *Pravilima za unutardnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta*, bilo koje obavještenje dato na osnovu *Pravila za unutardnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta* mora da bude u pismenoj formi i upućeno na adrese navedene u Aneksu 2.

Član 10.8. Spisak aneksa

- | | |
|----------------|---|
| Aneks 1 | Izjava o prihvatanju obaveza |
| Aneks 2 | Spisak osoba za kontakt |
| Aneks 3 | Vremenski rokovi za unutardnevne promjene |
| Aneks 4 | Zahtjev za registraciju na alokacionoj platformi |

Aneks 1 Izjava o prihvatanju obaveza

[Preduzeće]

[Datum]

[Broj]

CGES AD.

Nacionalni Dispečerski Centar

Moskovska 39, 81000 Podgorica

Predmet: Izjava o prihvatanju obaveza i uslova definisanih *Pravilima za unutarodnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta na granici regulacionih oblasti Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD (CGES) i Operatori Sistemit Transmetimit Shqiptar (OST)*

Izjavljujemo da neopozivo prihvatamo i poštujemo bez ikakvih rezervi i ograničenja *Pravila za unutarodnevnu dodjelu prekograničnih kapaciteta na granici regulacionih oblasti Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD (CGES) i Operatori Sistemit Transmetimit Shqiptar (OST)*, donešena od strane CGES i OST, i objavljena na internet stranici CGES-a www.cges.me

Kontakt osobe za unutarodnevno planiranje

Ime i prezime	Telefon	Fax	E-mail

[Preduzeće]

[Ime i prezime ovlašćenog lica]

[Potpis ovlašćenog lica]

[Pečat preduzeća]

Aneks 2 Spisak osoba za kontakt

Učesnik na tržištu se može obratiti ovlaštenim osobama u vezi potpisivanja Izjave o prihvatanju obaveza i uslova definisanih Pravilima, kao i za realizaciju unutardnevnih promjena:

Potpisivanje Izjave o prihvatanju obaveza i uslova definisanih Pravilima:

	Telefon	e-mail	Fax
Željko Adžić Odjeljenje za kratkoročno planiranje, tržišne operacije i obračune	+382 20 414 709	zeljko.adzic@cges.me	+382 20 225 962

Realizacija unutardnevnih promjena (00:00-24:00):

	Telefon	e-mail	Fax
Operativni dispečer	+ 382 20 407 624	dispecer@cges.me	+ 382 20 201 427

Aneks 3 Vremenski rokovi za unutarnevne promjene

Vremenski rokovi za svaki sat unutarnevne procedure su opisani u ovoj tabeli (H je unutarnevni sat za dan D)

Unutarnevni period	00:00-24:00	01:00-24:00	02:00-24:00		23:00-24:00
<i>Unutarnevni ATC je dostupan od</i>	18:00 (D-1)	18:00 (D-1)	18:00 (D-1)		18:00 (D-1)
Vrijeme za predaju Zahtjeva (T)	18:00 (D-1)- 22:30 (D-1)	18:00 (D-1)- 23:30 (D-1)	18:00 (D-1)- 00:30		18:00 (D-1)- 21:30
Vrijeme za nominacije	T+60min	T+60min	T+60min		T+60min
Potvrda konačnih nominacija	23:35 (D-1)	00:35	01:35		22:35
Obavještenje o rezultatima unutarnevne dodjele kapaciteta	18:00 (D+1)	18:00 (D+1)	18:00 (D+1)		18:00 (D+1)

Department for Short-Term Planning

Date:

Registration form for participation on ESS platform (web client)

General

Username	
Display name	
Party (EIC code)	
e-mail	

Address & contact

Adress line 1	
Adress line 2	
Adress line 3	
Postal code & city	
Country code	
Telephone	
Mobile phone	
Fax	

M.P.

On behalf of BRP
